

PULA IMVULA

>> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >>



NGWANATSELE
2014

Tona o bula ofisi ya Grain SA mo Maclear



Tona Senzeni Zokwana o kgaola lente fa go bulwa ofisi ya Grain SA kwa Maclear. Go tsweng molema: Jannie de Villiers, Vusi Ngesi (wa Grain SA Maclear), Louw Steytler, Karabo Peele (Modulasetilo: Teraseete ya Mmidi) le Victor Mongoato.

Kgato e e tlogelwang ke Grain SA ka go tlhoma baumi ba bantshwa e ne e tsweleletse pele fa ofisi ya boraro e ne e bulwa kwa Kapabothaba mo Maclear ka 15 Phatwe ngwaga o. Tona ya Bolemirui, Dikgwa le Dithlapi, Rre Senzeni Zokwana, le ene o ne a le teng.

"Ke ne ke itumetse fa ke utlwelela baipi ba bantsho le fa ka bona bokana ba kumo e e ungwang ke bone e ka lekana le e e ungwang ke baagisani ba bone ba basweu. Lenaneo le la Grain SA le badirisanimmogo ba bona le re supetsa gore re tlhabolole baumi ba ba kgonong go tswelela le ba ba netefatsang pabalesegodijo go

Lekwalo la Grain SA la
balemipotlana

Bala Moteng:

- 04** Mollo ke mothanka yo o siameng mme ke mong yo o bosula
- 09** Tila twantsho ka dibolayamefero tsa pele ga go simolola go mela
- 10** Kutlwalo ya maemo a pH ya mmu mo kgonong ya monontsha





Botlhokwa ba bolo-
sika bo bo siameng
mo lelapeng

Blosika mo lelapeng gantsi ke mo re
rutwang ka lorato, tlhokomelano le
tlotlo la ntsha. Losika le ka thasowa e
le "setlhophapha sa batho ba ba nang ntsha ya go
nna bana ba motho a le mongwe – e ka nna ka
ntsha ya madi. go nvalana kgotsa go godisiwa".

Fa go se na kutlwano gare ga balosika go ka tlisetla boseitlotle, go tlhoka boikanyo go ba bangwe, phokotso ya kgono go neeletsana le mathata a mangwe a go se kgone go utlwana le ba banqwe mo setlhopheng.

Mo Afrikaborwa, bolosika mo masikeng a mantsi bo itswewe e le botshobolo (mo lelapeng) fela. Botshobolo mo legaeng bo ka tlhaloswa e le tiragalo ya go dira kgotsa ya go dirisa maatla mo go ka diragalang e le go bolaya, go beteleta kgotsa tshenyego ya dikakanyo tota le go bogisa mo lelapang.

Dikao tsa hotshobolo mo lelapeng e ka nna:

- Go kgobana, go kgadiepsetsa kgotsa go betelela;
 - Sekgobo ka ditšelete;
 - Go kgoba maatla;
 - Go laela tsweleto;
 - Go bifela ka go dirisa dibetsa;
 - Go ratela le go sotlha; le
 - Go senava thoto, jalo le jalo.

Ntla e le nngwe ya mathaseloa a botshobolo mo
lelapeng ke go itse go iphemela le go tloga mo
botsalanong ba mofuta wa botshobolo.

Bua le mongwe yo o ikanyang ka ene mme nagana go kopa taelo ya tshireletso, e e ka kopiwang mo Ofising ya Sephodisa.

Taelo ya tshireleto, gape e itsewe e le taelo ya go ganelo kgotsa tsereganyo ya boganka, ke taelo ya kgotla e e rayang gore yo a dirisang botshobolo o tshwanetse go katoga mme le go tlogela go rumola e bile go tlhomiya maemo a a thibolang mosenyi go tswelela go romula batho ba a ba romulang. E ka thusa gape go netefatsa gore mosenyi a tswelele go duela madi a a ka dirisiwang go tsamaisa lelapa. Taelo ya tshireleto e ka thusa gape go thibela mosenyi go amogela thuso go motho yo mongwe go mo thusa go tswelela oo senya le oo rumola jaaka a ne a dira.

Go nna motho yo o siameng ka ntlha ya mai-
kutlo le bophelo go raya gore o lemoge gore, o le
mongwe wa losika, o abela mabapi le ba bangwe
go thamiso ya botilhe mo setlhopheng.

(Metheo: www.divorcelaws.co.za; www.familylawclinic.org.za; www.pamf.org).

**Athikele e kwadilwe ke Petra Nel
wa kwa PROCARE. Fa o tlhoka kitso
gape o ka romela emeile go
petra@procare.co.za kgotsa o ka
leletsat mogala go PROCARE mo
0861 7762273 kgotsa 021 873 0532**

NKOKO JANE A RE...

Ka kgwedi ya Ngwanatsele lothe le tlaa nna le dira thata mo letsatsing mo masimong – ka nako eo maano otthe a gago a tlabo a logilwe mme ke solo fela gore tiro e kgolo e o e dirileng e netefetse ditoro tsa gago tsa go bona kumo e kgolo ka setlha se.

Go na le ditiro tse dintsi go feta tse di tshwanetseng go dirwa ka tshwanelo fa o batla go bona kumo e e siameng ka ngwaga e e late-lang – masimo a baakantswe sentle; go rekilwe peo e e siameng tota e o kgonang go e duela mme e jwetswe ka palo e e lekaneng; o loketse monontsha jaaka o tlhalositswe, mme ka go le botlhokwa thata o simolotse go dirisa lenaneo la gago la go loala mefero. Mefero e sala e le bothata bo bogolo ka e utswetsa dimela tsarona metsi, kotlo, sebaka le marang a letsatsi. Ka matsatsi a segompieno ka dikhemikale tse di siameng tota tse di leng teng, ga o a tshwanela go nna le seipato sa gore go na le mefero mo masimong a gago – e bile ga o a tshwanela go ema mo letsatsing mo tsimong o ntse o tlhagola. Balemirui ba bannyte tota ba ba dirisang tshimo e nnye ba ka dirisa segasetsa sa go sikara mme ba ba dirisang ditshimo tse dikgolo ba ka dirisa digasetsa tse di nang ma-tsogo.

Fa o dira ditiro tsa paakanyo sentle, mme
o na le lenaneo le le siameng la go laola
mefero le o le dirisang, wena, o le molemiri,
o tshwanetse go kgona go inaya matsatsi-
nyana a boikhutso ka nako ya Keresemose. Fa
lenaneo la gago la go laola mefero le sa siame
o tlabo o tshwanela go nna o ntse o tlhagola
mme o ka se bone nako ya go ikhutsa!

Ga go na seemisetso go emela tlhokomelo
ya gago fa e le ka bolemirui – o tshwanets
go nna teng mo masimong gantsi jaaka o kgo-
na gore o kgone go bona le go supa mathata
pele go senyega. Tsheetswee, nna botswerer
gore o kgone go bona maungo a ditiro tse o di-
dirang. Tsela tshweu ka setlha sel

Losika la segompieno la rulagantswe ka go farologana ka bokana le popego: ka ngwao, motsadi a le mongwe fela, go tlhakatlhakan (malapa a a kopantshweng go nna mo ntlong e le nngwe) tota le batsadi ba bong bo le bongwe – go bontsha mefuta e le mengwe fela. Tota ga go re gore o nna mo losikeng le le ntseng jang, go na le dinako tsa boitumelo le tsa bosula.

Mo lefatsheng le le siameng sentle fela, fangwana a tlhokomelwa, a tlotlwa, mme a godisiwa go nna le botho le go tlhokomela ba bangwe, go tla tlisetsa maikutlo a go batla go tsweletsa pele bolosika, mo botshelong ba mo lelapeng le mo tirong.

Bolosika bo bo siameng bo itsewe bo le:

- **Neeletsano e e nonofileng (e e pila)** – ba losika ba utlwana ka nnete mme ba tsaya tsia se ba bangwe ba losika ba se buang.
 - **Boikanyo go losika** – bophelo mo losikeng bo tseiwa e le bontla ba bophelo mme mongwe o tlaa akanya pele gore se a batlang go se dira kgotsa se a batlang go se bua se tlaa tseiwa jang ke balosika pele a tswelela. Balosika ba a tshegetsana ka dinako tsa mathata.
 - **Go nafefelana** – go dira tse di leng monate go bothe gammogo, jaaka go itmumelela dijo tse di monate gammogo, go etela gongwe gam-mogo ka nako ya maitapoloso.
 - **Go tlolana** – k.g.r. go amogelana mo se-tlhopeng jaaka go ntse le go ikaelela mathata ka mokgwa o o siameng o o amogelwang ke bothe.

Le fa mongwe le mongwe wa losika a satshwane, go na le dinthla tse dingwe tse bothle ba losika ba nang tsona. Gakologelwa, boleng ba botsalano mo losikeng bo bothokwa go fetagore ke mang yo a leng mongwe wa setlhophasa losika. Bolosika bo bo siameng mo setlhopheng bo naya motho tshegetso, kgotatso le bobelothomogi mme ke dilo tsotlhe tse a di tlhokang go kgona go phela sentle le go nna mothoy a nang botho.

Le gale rona botthe re itse ka maitemogelo a rona, gore **bolosika gare ga balelapa mo setlhopen** bo botlhokwa, mme go ka nna thata ka dingko tso dingwo.

1 Tona o bula ofisi ya Grain SA mo Maclear

bana ba rona jang. Re tshwanetse go tsweleletsa ntlha e pele mme re tsweleletse le tse dingwe tse di tshwanang mo maemonga a.

"Kapabothaba ke kgao mo lefatsheng la rona mo go uma ga dijo, tota go uma ga mmidi le mabele, go ka tswelelang pele. Go kgora pabalesegodijo mo lefatsheng la rona, re tshwane-tse go kgonisa Kapabothaba go simolola go kgora go uma. Bolemirui bo na le bokamoso. Bomeepo bo na le go simologa le go fela. Bo-

meepo bo otla bakgaoganyi ba poelo ba palo e e kwa tlase fela, mme bolemirui bo otla merafe, go rile jalo ke Zokwana fa a bua le balemirui ba bantshwa le bakgaoganyi ba ba ka nnang 150.

Rre Jannie de Villiers, moeteledipele wa Grain SA, o ne a leboga Terasete ya Mmidi ka ntlha ya go duela lenaneo la tlhabololo ya balemirui mo Kapabothaba, le Tsalano ya Tlhabololo ya Balemi ba Tlhaka (GFADA) ka thuso ya tuelo ya bone go tokelelo ya go uma.

"Baumi ba bantsho ba na le mathata a go bona thuso ka ditšelete ka gore ga ba na tshupetsomong ya lefatshe le ba le dirisang. Ke kopa ke tlhoname gore dibanka di batle mekgwa ya go naya baumi ba tlhaka phatlha," ga re jalo Rre De Villiers.

**Athkele e kwadilwe ke Johan Smit,
mongwe wa setlhophpha sa go tseleganya
sa SA Graan/Grain. Fa o tlhoka kitso gape,
o ka romela emeile go johan@infoworks.biz.**



Photo 1: Grain SA e file sekolo sa Polase ya Joelschoek kwa ntle ga Maclear segatisi/seetsi. Tlhogo ya sekolo, Constance Ndakisa (ka fa molema), le modirimmogo wa gagwe, Mobuntu Mthi, ba supa boitumelo ba bona go Vusi Ngesi.

Photo 2: Ofisi mo Maclear e na le tsotlhe tse di leng botlhokwa mme e pila tota. Vusi Ngesi (Morulaganyi wa tlhabololo mo Maclear) o bontsha Toto Hewu (Mothokomedi wa terasete ya Mmidi), morago ka fa molema, le Zolile Duze (GFADA), mme le Jeffrey Nxiba (Lekoko la dithutiso la Tembelihle), ka fa pele.

Photo 3: Tona Zokwana le setlhophpha sa balemirui ba ba thusiwang ke ofisi ya Maclear morago ga go e bula.

Mollo ke motlhanka yo o siameng mme ke mong yo o bosula

Mollo o thusa go laola mafulo le mafelo a tlhago a mangwe mme batho ba le bantsi go feta ba dirisa mollo kwa ntle ga tlhokomelo e bile go fithelwa melelo e mentsi e e simololang go tuka go feta e sa laolwe e e nnang melelo e e fisang go feta e le melelo e e tlisetsang kotsi le tshenyego go feta.

Mollo ke selo sa tlhago e bile ke selo se se leng bothokwa mo bophelong ba batho ba le bantsi mo Afrikaborwa ba ba tlhokang bollo le go butswisa dijo. Gape ke selo se se leng sa tlhago se se dirisiwang go laola mafulo le naga ka ntsha ya gore mafelo a mangwe a tlhoka go fisiwa go kgona go tswelela go nna jaaka a tlhokiwa go dirisiwa mo polaseng. Mme melelo e e fisang naga e sa laolwe e senya maphelo a batho ka e senya masimo, mafulo tota le dintlo le magae. Tatlhego ka ntsha ya ditšelete le go bogisiwa e e latelang morago ga go fisiwa e ka nna tatlhego ya dithoto le ditiro. Tiragalo e nngwe ya morago ga nako e telele ya go fisiwa e ka nna koketso ya go elela ga metsi le koketsegoo ya merwalela le kgogolego ya mmu.

Melelo e e sa laolweng ga e tlotle dithoto le melewane mme fa go se na dintsha tsa go thibela kgotsa tsa go laola, e tlaa tswelela go tuka fa bosa bo omeletse e bile go na le matlakala le majwang a a omileng a a tlaa swang. Mo Afrikaborwa go na le dinako tse pedi tse mo go tsona melelo e ka tukang tse di leng dikgmedi tsa selemo fa go omile thata mo Kapabophirima le dikgmedi tsa mariga mo dikgaolong tse dingwe tsa polase la rona. Melelo e ka simolola go tuka ka

ditiragalo mo tlhagong jaaka fa tladi e ratha naga mme bontsi ba melelo e e ka fetang 90% ya e e sa laolweng e simolola go tuka ka ntsha ya go se tlhokomele ga batho.

Melelo e e sa laolweng e tlhokiwa go laolwa mmogo, ditiragalo ka go kopana ke baagi. Molao mo kgannyeng ya go gotsa mollo o tlhoma gore ke tiragalo ya selalome fa mongwe a tlogela mollo go tswelela go fisa o sa laolwe. Mo Afrikaborwa Molao wa Melelo mo nageng le modikgweng wa 1998 o supa gore ke boikarabelo ba mong kgotsa yo o dirisang polase go thibela mollo fa o simolola go fisa naga o sa laolwe – mme o tlhotheletsa beng ba polase botlhe – go nna mongwe wa Bathibelamelelo mo tikologong.

Gantsi ke beng ba polase ba ba lemogang mollo o osa laolweng. Ba tshwanetse go itsese baagi botlhe mo tikologong ya bone mme le ba molao. Ba lekgotla la Afrikaborwa ‘Direla Mollo’ ba re baagi botlhe ba na le boikarabelo go thibela mollo o tukang o sa laolwe:

- Ga o a tshwanela go gotsa mollo o o sa laolweng.
- Mollo wa go apaya kgotsa wa go besa o ka gotswa fela mo kgaolong e go supetsweng teng.
- Mong wa polase mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le didiriswa tsa go lwantsha melelo e e sa laolweng go kgona go e tima.
- Mong mongwe le mongwe wa polase o tshwanetse go nna le badiri ba ba rutlweng e bile ba nne teng ka dinako tsotlhe go lwantsha melelo e e sa laolweng.
- Mong mongwe le mongwe wa polase o

tshwanetse go nna le thulaganyo ya difero tse di fisitsweng mo polaseng ya gagwe.

- Ga o a tshwanela go fisa difero fa go omeletse thata mme mollo o kgona go siana o sa kgona go laolwa.
- Ke boikarabelo ba mong wa polase go laola dilo tse di omeletseng (jaaka majwang le dithare tse di sa tshwanelang go nna teng) ka go kgaola le go tlosa dimela tse di tsenelelang.

Difero tse di fisitsweng

Kgang ya difero tse di fisitsweng ke kgang e go buiwang thata ka yona ka gore ga twe ke fa go fisiwa difero tsona tse, tse di fisiwang go thibela melelo e e sa kgonweng go laolwa, fa go simolola melelo e e tswelelang go tuka e sa kgonwe go laolwa. Molao ke:

- Polase e nngwe le e nngwe e tshwanetse go nna le thulaganyo ya difero tse di fisitsweng tse di leng teng.
- Difero tse di fisitsweng di tshwanetse go fisiwa go dikologa polase mo molelwaneeng wa yona mme ga go tlhokiwa fela fa go na le tumelo ya Tona kgotsa fa go dumetswe le baagisani ba dipolase tse di kopaneng go dira difero tse di fisitsweng mo gongwe.
- Difero tse di fisiwang di tshwanetse go nna bophara bo bo lekaneng go kgona go thibela mollo o o sa laolweng.
- Difero tse di fisiwang ga di a tshwanela go fisiwa ka nako e mollo o ka tukang go feta, jaaka 1) fa go omile e bile go fisa thata le 2) fa phefo e foka thata.

O gatelelwa ke molao go tshwanelo efe go thibela mollo?

- Mong wa polase mongwe le mongwe ga a tshwanelo go tlogela mollo go tswelela go tuka fela mo polaseng ya gagwe.
- Fa mong wa polase a lemoga gore go tuka mollo o o sa laolweng, o tshwanetse go itsese baagisani ba gagwe, mme le Bathibelamelelo ba ba leng gaufi le ene.
- Mong mongwe le mongwe wa polase ga a a tshwanelo go gana go thusa go leka go tima mollo o o sa laolweng fa a kopiwa go thusa.
- Mong mongwe le mongwe wa polase ga a a tshwanelo go thibela kgotsa go tshwaratshwara mongwe yo o lekang go tima mollo o o sa laolweng.
- Mong mongwe le mongwe wa polase o tshwanetse go rulaganaya lenaneo la go laola mollo. Go rewa le mongwe yo o hirang polase.
- Tlholtlwa ya go fisa difero tse di fisiwang go thibela mollo e tshwanetse go kgaogangwa gare ga baagisani mme ba tshwanetse go dirisana mmogo fa di fisiwa.

Lenaneo la go Laola Mollo ke eng?

- Melao ya theo e gatelela gore polase e nngwe le e nngwe e tshwanetse go nna le difero tse di fisitsweng ka go tsamaelana le melewane ya yona mme tota le dikgaolo tse di laolwang ke balaodi ba ditsela.
- Le tshwanetse go supa mathata le diphatsa tsotlhe mo dikgaolong tsotlhe tsa polase.
- Maemo a a siametseng go fiswa ga difero mo polaseng a tshwanetse go supiwa.
- Le nne le sesupetso sa dinako se se supang gore go tukisiwe melelo e e laolwang e bile le gore go fisiwe difero leng.
- Fa mong wa polase a itse gore go na le kgono ya gore mollo o o sa laolweng o ka tuka mo tikologong e a leng mo go yone, o tshwanetse go e tlosa kgotsa o tshwanetse go tlhottheletsa yo a nang morwalo wa go e tlosa, jaaka moagisani, go e tlhokomela. Fa moagisani a sa e tlose, kgang e tshwanetse go isiwa kwa Bathibelamelelo ba ba leng mo tikologong e bile e ka isiwa kwa maphodiseng ka gore se se diragalang se kwa ntla ga molao.

Go laolwa ga melelo go tlile go nna sengwe se segolo se se leng botlhokwa mo bokamosong ka re bona phetogo ya tlelaemetle le koketso ya go fisa. Go solofelwa gore go fisa go tlile go oketsega gare ga 3°C le 5°C ka mafelelo a palokgolo ya dingwaga e re leng mo go yona. Go solofelwa gore go tlaa nna dinako tsa go omelela go oketsega go latelana jaaka nako e ntse e tswelela ka dingwaga mme go raya gore go oketsega le kgono ya melelo e e sa laolweng go tswelela go tuka. Go botlhokwa gore balemirui le beng ba dipolase ba ithute le badiri ba bone go laola melelo e e tukang e sa laolwe le go netefatsa gore ba nne le tse di tlhokiwang go dirisiwa go thibela melelo, tota le tse di aparwang fa go Iwantshwa mollo go kgona go Iwantsha meleo e e sa laolweng ka boikarabelo.

Athikele e kwadilwe ke Jenny Mathews, mokwadi wa Pula Imvula. Fa o tlhoka kitso gape, o ka romela e meile go jenjonmat@gmail.com.



Pula Imvula's Quote of the Month

"The harder I work the luckier I get."

~ Gary Player



Dijwalwa tsa senawa mo thefosano ya dijwalwa go tlaa oketsa tlhotlhwa

Mo dikgaolong tsa bolemirui tse dintsi tse di sa tlhabololwang mo Afrikaborwa, go dirisiwa go jwalwngwe (go jwalwa mofuta o le mongwe wa dijwalwa go latelana ngwaga le ngwga). Mo bontsing ba dikgaolo tse, mmidi ke sejwalwa se se dirisiwang. Ka ntlha ya kgatelelo go feta go uma mmidi ka dinako tse di fetileng, dithulaganyo tsa go tsweleletsa kgono ya go uma dijwalwa jaaka go dirisa thefosano ya dijwalwa ga di a tlhabololwa go supa balemirui ba ba simololang botlhokwa ba tsone.

Ka go dira jalo, dijwalwa tsa senawa jaaka dinawa di tlogetswe. Gantsi, tatlhego ya peo ya dijwalwa tsa senawa ka ditlha tsa go oma mme le ka ntlha ya botlhokwa ba peo e e siameng go fokoditse kumo ya dijwalwa tsa senawa.

Go jwala-nngwe le go jesa maswe ga teng

Go jwala-nngwe ke tiragalo ya bolemirui ya go jwala mofuta o le mongwe wa dijwalwa go late-lana ka ngwaga le ngwaga go tswelela. Ntlha e e sa siameng ya go jwala-nngwe ke gore go tswe-

letsa kgobokanyo ya melwetse le disenyi tse di senyang dijwalwa tse mme go tswelela go tlise-tsa tatlhego ya kumo. Go supiwa ke bonneta ba gore go jwala-nngwe go tswelela go naya dimela tse di tlhokiwang go tsweleletsa bolwetse le disenyi tsa mefuta e e rileng. Morago ga nakotelle, go jwala-nngwe go aga tikologo mo disenyi le malwetse a ka tswelelang. Sekao se sengwe ke mofero wa molelwane (*Striga asiatica*), semela se se phelang ka go dirisa se sengwe mme se fitlhelwa gantsi mo mafatsheng a kwa magaeng mo mmung o o sa noneng. Mofero o o "ja" ka go tsena mo meding wa semela, jaaka mmidi, mme se ka fokotsa kumo gantsi tota. Balemirui ba tshwanetse go tlhokomela gore go tswelela go jwala mmidi le dijwalwa tse dingwe tse di dirisiwang ke mofero o jaaka mabele go tlaa oketsa palo ya mofero o thata.

Sejwalwa sa senawa ke eng?

Dijwalwa tsa senawa ke dijwalwa tsa mofuta wa dimela tse di jwalwang go dirisa peo ya tsona go jewa ke batho le diphologolo. Dijwalwa tsa mofuta o tse di itseweng ke dijwalwa jaaka disoya,

matonkomane, dinawana le dinawa. Tlholego ya nnete ya dimela tse tsa senawa ke kgono ya tsona go tshwara naeterojene e e leng mo moweng. Dijwalwa tsa senawa di na le dibaketeria tse di phedisanang mo thulaganyong ya medi wa tsona tse di bidiwang dinodule. Dibakteria tse di na le kgono ka botsona go tsaya naeterojene e e leng mo moweng mme ka go dira jalo dinodule tsa medi ke polokelo ya naeterojene e e ka dirisiwang ke dimela tsa senawa. Fa dimela tsa senawa di bola, morago ga thobo, boyotlhe ba naeterojene e e sa dirisiwang ke dimela tsa senawa e buse-tswa mo mmung. Mo mmung naeterojene e e foltolwa mo popegong (naeterate), e e ka dirisiwang ke dimela tse di jwalwang mo lefelong leo.

Thefosano ya dijwalwa le dijwalwa tsa senawa

Thefosano ya dijwalwa ke tiragalo ya go jwala mefutafuta ya dijwalwa ka dingwaga tse di late-lanang mo tshimong e le nngwe. Ke tiragalo e e dirisiwang ke ntlha ya leano mo nakong ka bolele mme ga e dirisiwe fela jaaka go dirisiwa gantsi ka go ikutlwla fela. Thefosano ya dijwalwa ke tiragalo



Mmidi (A) go lekalekantha le mmidi (B) mo go jwetsweng teko ya go lekalekantha mo tshimong. (Mokwadi wa go bapa, Rre Nemadodzi o ne a le molaodi wa teko yo a neng a na le boikarabelo ba go tlhokomela teko.)



e e tlhomilweng mo molemirui a kgonang go abela go laola desenyi le malwetse. Mokgwa o wa go laola desenyi le malwetse o kgonwa go bonagala fela fa mefuta ya dijwalwa ya masika a a farolaganeng a refosangwa. Maemo a tshimologo ke go refosana mefuta ya sejwang jaaka mmidi le mefuta ya mathharebophara jaaka disonobolomo, disoya kgotsa dinawana. Ka go rofosana dijwalwa tse di jwalwang go fokotswa malwetse mo tikolong e rileng.

Taya tsia: Le fa disonobolomo di le mofuta mongwe wa dijwalwa tsa mathharebophara ga se sejwalwa sa senawa.

Dikao tsa thefosano tse di ka dirisiwang ka go dirisa dijwalwa tsa senawa mo sedikongnako sa dingwaga tse tlhano (bokana ba kgaolo ya tshimo bo a lekalekana).

Mosola wa dijwalwa tsa senawa le go fetola dijwalwa

- Dijwalwa tsa senawa di fokotsa maemo a go

fosa go uma. Fa go na le mathata mo tikolong, kumo jaaka dinawana e na le kongo go fonya komelelo go bapisa le mmidi e le sekao. Maitemogelo a supile gore dijwalwa di ka konga go naya kumo e e kwa godimo le fa e le mo mmung o o sa noneng (bona **Setshwantsho 1**).

- Ka ntlha ya kongo ya go tsaya naeterojene mo moweng, dijwala tsa senawa di abela gagolo go go lekalekantsha le go oketsa monono wa mmu. Jalo, bokana ba naeterojene e e lokelwang mo mmung fa go jwalwa e ka fokotswa mme go ka se fokotse bokana ba kumo e e ka bonwang.
- Dithulaganyo tsa thefosano ya dijwalwa tse di dirisang dijwalwa tsa senawa e ka supa go fokotsega ga desenyi le malwetse mo dijwalweng.
- Dijwalwa tsa senawa mo thulaganyong ya thefosano ya dijwalwa di abela go medi e e siameng mo dijwalweng tse di jwalwang mo-

rago ya go di roba. Jalo, koketso ya kumo mo dijwalweng tse di latelang e se tshwaiwe e le ka ntlha ya koketso ya naeterojene fela mme e supiwe gape e le ka ntlha ya go siamsa medi ya dijwalwa tse di latelang.

- Dijwalwa tsa senawa di ka naya kongo ya go rekisa le go naya poelo e leng botlhokwa ka ntlha ya tlhotlhwa ya mefutafuta ya kumo. Sekao ke tlhotlhwa ya dinawa tse di omisiwang ya 2013/14 e e tsamayang gare ga R12 500 ka tono.
- Go dirisa dijwajwa tsa senawa mo thulaganyong ya thefosano ya dijwalwa go tlisetsa gape pharologanyo mo polaseng. Pharologanyo ga e thus e fela go fokotsa ntlha ya go fosa mme e thusa gape go kgaoganya ka tekatekano tiriso ya badiri le metshene.

Dijwalwa tsa senawa mo thefosano ya dijwalwa – maitemogelo ka go dira

Bošeng, boithuto bo dirilwe mo Nebo (kgao-lo ya Limpopo mo go jwalwang mmidi) go

Lenaneo 1: Thulaganyo 1 – mefuta ya dijwalwa tse pedi.

Palo ya kgaolo ya tshimo	Setlha sa go uma se se rileng				
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
1	Mmidi	Soya	Mmidi	Mmidi	Soya
2	Soya	Mmidi	Mmidi	Soya	Mmidi
3	Mmidi	Mmidi	Soya	Mmidi	Mmidi

Tsaya tsia: Setlha sengwe le sengwe, kgaolo e e leng tharong e fiwa dijwalwa tsa senawa.

Lenaneo 2: Thulaganyo 2 – mefuta ya dijwalwa tse tharo.

Palo ya kgaolo ya tshimo	Setlha sa go uma se se rileng				
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
1	Mmidi	Soya	Mmidi	Matonkomane	Mmidi
2	Matonkomane	Mmidi	Soya	Mmidi	Matonkomane
3	Soya	Mmidi	Matonkomane	Mmidi	Soya

Tsaya tsia: Fa thulaganyo e oketsega, botlhokwa ba maemo a go laola bo a oketsega.

Lenaneo 3: Bokana ba naeterojene e e leng teng morago ga go robiwa ga dijwalwa (setlha sa 2010/2011).

Dijwalwa tsa ngogola	Minerale N (kg ha^{-1})
Dinawana	32,4
Matonkomane	39,2
Mmidi	18,9

Ditswamorago di supa sentle kabelo e e pila e e tlisetwang ke dijwalwa tsa senawa go oketsa bokana ba naeterojene mo mmung go fapaantsha le maemo a a kwa tlase a N morago ga go roba mmidi.



Dijwalwa tsa senawa mo thefosano ya dijwalwa go tlaa oketsa tlhotlhwa

Lenaneo 4: Phetho ya tiriso ya thefosano mo masimong a mmidi (setlha sa 2011/2012).

Thefosano	Bokana ba kumo (tono ha ⁻¹)
Mmidi morago ga dinawana	2,4
Mmidi morago ga matonkomane	2,9
Mmidi morago ga mmidi (go jwala-nngwe)	0,9

Go supiwa sentle gore thefosano ya mmidi-dinawana le mmidi-matonkomane di supa koketso e e bonagalang sentle fa go bapsiwa le mmidi morago ga mmidi.

Tsaya tsia: Mo masimong a bokana ba mofero wa molelwane (*Striga asiatica*) bo ne bo na le kgatelelo e kgolo mo thulaganyong ya go jwalwa-nngwe fa go ne go jwalwa mmidi fela.

Ilekalekantsa bokana ba go abela ga dijwalwa tsa senawa go oketsa kumo ya mmidi. Go fitletswe ditshupetsotse di siameng go tshegetsa ntlha ya gore naeterojene e e tlogetsweng ke dijwalwa tsa senawa mo mmung e abela sentle go oketsa bokana ba kumo ya mmidi fa o jwala o le dijwalwa tsa go latela. Mananeo a a latelang a supa bokana ba kabelo ya dijwalwa tsa senawa tsa mefuta e mebedi e e lekalekantschitsweng ka ntlha ya naeterojene e e leng teng (**Lenaneo 3**) le bokana ba kumo ya mmidi mo thefosano ya dijwalwa ka go fapaantsha le fa mmidi o jwala go latelana ka ngwaga le ngwaga (**Lenaneo 4**).

Dikgatelelo mo go umeng ga dijwalwa tsa senawa

Le fa dijwalwa tsa senawa di ka dirisiwa go oketsa kumo mo thulaganyong ya jwala dijwalwa, le tsone di na le dikgatelelo fa di jwala.

- Botlhokwa ba badiri:** Go roba dijwalwa

jaaka matonkomane le dinawana go tlhoka badiri ba bantsi.

- Bolaodi ba disenyi le malwetse:** Dinawana e le sekao, ke mofuta wa sejwalwa se se ka tlhaselwang ke bongadube. Balemirui ba tshwanetse go tlhola ba gasa sebolayadisenyi ka go latelana go laola bongadule.
- Polokego ya dijo:** Boleng ba matonkomane bo ka sengwa ke go bonala ga afalatokosine mo go one mo go leng kotsi go batho ba ba a jang. Go kcona go fema kotsi e go tlhoka bolaodi le tlhokomelo mo go tseneletseng mo polaseng.
- Ditekanyetsa tsa go rekisa:** Gantsi go kcona go rekisa kgotsa ditekanyetsa tsa go rekisa di dira gore kumo ya dijwalwa tse (dinawana, disoya, dinawa le matonkomane) e nne bothata bo bo nyemisang mmoko go balemirui ba ba jwaland dijwalwa tse.
- Tlhaelo ya dithulaganyo tsa go abela peo:** Mo dikgaolo tse di leng kgakala le ditoropo, tlhaelo ya go bona peo ke bothata bo bogolo

go balemirui ba ba batlang go tswelela go jwala dijwalwa tse.

Kitso e e filweng fa godimo fa e supa sentle mosola wa dijwalwa tsa senawa fa di dirisiwa mo thulaganyong ya thefosano ya dijwalwa. Go solofelwa gore balemi ba ba simololang ba tlaa tsaya tsia ditshupetsotse. Dijwalwa tsa senawa ke dijwalwa tse di ka, fa di dirisiwa mo thulaganyong ya go jwala kgotsa fa di tlhokomelwa sentle, tsweletsang pele kgono ya go tswelela mme tota le go oketsa poelo ya kgwebo ya bolemirui. Dipatlisiso mo dingwageng tse dintsi di supile gore dijwalwa tsa senawa di ka oketsa kgono ya go oketsa bokana ba kumo mme di thusa go netefatsa le go phatsimisa bokamoso ba bolemirui. ↗

Athikele e kwadilwe ke APN du Toit le EA Nemadodzi, Setheo sa ARC-Grain Crops. Fa o tlhoka kitso gape, o ka romela emeile go dutoita@arc.agric.za.

Dinawa gantsi di kcona go tswelela fa go omeletse go phala mmidi.





Tila twantsho ka dibolayamefero tsa pele ga go simolola go mela

Mekgwa ya go gasa, go seta didiriswa tse di dirisiwang go gasa le go batla le go supa mefero mo polaseng ya gago go tlhalositswe mo diathikeleng tsa Pula Imvula tse di fetileng. Fa o ise o dire jalo o tshwanetse go kopana le morekisi wa dikhemikale wa gago go rulaganya lenaneo la go gasa disoya le disonobolomo tsa gago ka bonako jaaka o kgona.

Dibolayamefero

Dibolayamefero di ka tlhaloswa e bile di ka kopantswa ka nthla ya ka mokgwa o di dirang ka teng, tiriso, losika la khemikale, jaaka khemikale e dira mo dimeleng kgotsa mofuta wa dimela kgotsa mefero e e laolang.

Dibolayamefero tse di kgomang di senya ditogwa tsa semela tse di kopanang natso fela fa e gasetswa mo semeleng. Phetho ya sebolayamefero mo dimeleng tse di gasitsweng e bonala ka bonako morago ga go gasa khemikale mme gantsi ga e bolaele ruri ka gore dimela di ka simolola go mela gape ka medi le dikgaolo tse di sa gasetswang.

Dibolayamefero tse di tsenelelang mo semeleng tse di gasetswang mo meferong e e leng bothata di tsenelela mo matlhareng go tswelela mo dikaleng le mo dikutung tsa dimela fa di gasetswa mo matlhareng kgotsa fa di gasetswa mo mmung. Tiragalo ya mofuta o ya dibolayamefero tse di tsenelelang mo dimeleng di tsaya nakonyana go simolola go dira mme di kgona go laola dimela tse di leng thata go bolaya e bile gantsi di phala dibolayamefero tse di senyang ditogwa tsa dimela fa di di kgoma.

Go tlholo go le botlhokwa go supa mefuta ya mefero e e leng teng mo masimong a gago sentle go kgona go rulaganya lenaneo la go gasetsa le tshwanetseng.

Dibolayamefero tse di gasetswang mo mmung

Dibolayamefero tse di gasetswang mo mmung di gasetswa mo mmung mme di tsenelala mo mmung di bo di tseiwia ke medi kgotsa dintlhana tsa go mela tsa dimela tsa mefero tse di simololang go tlhoga. Dibolayamefero gape di kgaoggangwa ka mefuta ka nthla ya mokgwa o di bolayang mefero ka teng mme go ka nna go tlhakanira tiragalo ya dithugisi tsa semela, diporoteine kgotsa ditragalo tsa bopoikhemekale tse dingwe tse di diragalang mo semeleng.

Mefuta e meraro ya dibolayamefero tse di gasetswang mo mmung di ka dirisiwa ka mefuta e meraro.



Dibolayamefero tse di gasetswang pele ga go jwala

Dibolayamefero tse di gasetswang pele ga go jwala di gasetswa mo mmung fela pele ga go jwala kgotsa fela morago ga go jwala. Bogodimo ba mmu, fa go dirisiwa go lema jaaka go tlwaetswe, bo tshwanetse go se nne le disalela tsa dimela tse dingwe mme segasetswa se tshwanetse go tlhakatlakanwa sentle le mmu ka tiragalo go lema go kgona go tseiwia ke dimela tsa mefero fa di simolola go mela. Fa go dirisiwa mogoma wa didisiki e le mokwa wa go lema jaaka go tlwaetswe, ke go re fa go dirisiwa sebolayamefero sa mofuta wa trifluralin, tiragalo e e siameng ke gore khemikale e tlaa tlhakatlakanwa sentle le mmu go tswenelela bokana ba halofo ba boteng bo didisiki di setetsweng go tsenelela mo mmung. Go botlhokwa thata gore didisiki di tsene boteng bo bo rileng gore khemikale e kgone go laola ka boteng bo go tlhokiwang go bolaya mefero e e tlhogang.

Go botlhokwa go netefatsa gore dikhemikale tse di gasetswang mo mmung di tlhakatlakanwa sentle le mmu fela morago ga go gasetswa go thibela go nyelela ga didiriswa tsa dikhemikale ka nthla ya go fisiwa ke letsatsi kgotsa go mowafatshwa.

Dibolayamefero tse di gasetwang pele ga go bonala ga dijwalwa

Dibolayamefero tse di gasetwang pele ga go bonala ga dijwalwa di gasetswa mo mmung pele ga go simolola go tlhoga ga dimela, fela morago ga go jwala, ka go thibela go simolola ga go tlhoga kgotsa fela morago ga go simolola go tlhoga ga mefero.

Dibolayamefero tse di gasetwang fela morago ga go bonala ga dijwalwa

Dibolayamefero tse di gasetwang fela morago ga go bonala ga dijwalwa di gasetswa morago ga go simolola go tlhoga ga disoya kgotsa disonobolomo fa di

bonala di tswa mo mmung morago ga go jwala. Go botlhokwa go netefatsa gore kgono ya go gasetsa ya diterekere le didiriswa e kgona go gasetsa e bile e kgona go kubuela kgaolo yotho mo go jwetsweng pele ga go bonala ga dimela tsa dijwalwa. Fa go kgonega go botoka go gokelela segasetsa mo go sidiriswa se se jwaland kgotsa go dirisa segasetsa se se latelang sejwala morago. Ka go dira jalo nthla ya gore pula e e ka nang thata fela morago ga go jwala mme go ise go gasetswa go ka ilwa.

Dithulaganyo tsa go dirisa mefuta ya go suga mmu ya tshomarello

Go suga mmu go o somarela go ka nna mekgwa e e farologaneng e e ka nnang go suga gannyne fela go ya go se suge le e seng mo peo e jwaliwang mo disalela tsa dimela tse di robilweng ka go se kgoreletse mmugodimo pele ga go jwala. Dithulaganyo tse di tlisetse le tsone mesola e mentsi jaaka koketso ya bokana ba thobo le go fokotsa ga tiriso ya metsi, botlhokwa ba tiro, paakanyo ya popego ya mmu le phokotsa ya kgogolego ya mmu.

Bokhutlo

Go bothokwa thata go gasetsa dibolayamefero tse di gasetwang pele ga go bonala ga dimela ka bokana bo bo rileng le ka nako e e rileng. Ka go dira jalo go tlaa thibela koketso ya kgono ya mefero e e tlhokiwang go bolaiwa go thatafala mme le go kgona go fenyia bokana ba tlhakatlakanwa ya dikhemikale tse di gasetwang kwa ntla ga gore go dirisiwa mokgwa o o tlwaetsweng wa go lema kgotsa mokgwa wa go suga mmu go o somarela.

Athikele e kwadiiwe ke molemirui yo a rotseng tiro.

Kutlwalo ya maemo a pH ya mmu mo kgonong ya monontsha

Phos ka bophara e balemirui ba e dirang ke go lokela bokana le tlhakano ya monontsha mo mmung ngwaga le ngwaga ba sa nagane gore botlhokwa ba dimela bo di bo bonang mo mmung ke bofe. Fa mmu o naya semela ka go lekana sentle tse di se tlhokang, go na le kgono e golo ya gore semela seo se ka kgona go naya kumo e e lekaneng go feta.

Molemirui o na le boikarabelo ba go itse sentle gore go diragala eng ka mo teng ga mebu ya gagwe. Go tsaya diteko gape le gape go lebelelwa go botlhokwa go kgona go nna le kitso ya lebaka le. Laboratori e ka supa popego ya mmu mme e ka atlanegisa mo go ka baakangwang teng. Maemo a pH ya mmu ke yona ntlha e e leng botlhokwa go lekalekantshwa le go tlhokomela. Maemo a pH ya mmu a tsamelana le kgona ya semela go dirisa kotlo e e leng mo mmung. Mebu e kgaogangwa ka ntlha ya bogalaka fa e le pH<7, bogare fa e le pH=7 mme e le alekale ka pH>7. Tekatekanyo ya maemo a pH e tsamaya ka 0 - 14 mme maemo a siameng ke gare ga 5,5 le 7. Metsi le monontsha di fetola pH ya mung ka bonako; le gale e bile e fetolwa le disalela mo mmung, popego ya mmu le diorganismi tse dinnyennyne ka mo mmung. Mo bolemiruing segompieno mokgwa o o dirisiwang go fetola pH ya mmu ke go dirisa kalaka e e oketsang maemo a pH le go dirisa sebabole, e e sa itsweng thata, e e fokotsang pH ya mmu.

Ke eng se se dirang gore mmu o galake?

Mmu o ka nna o galakile jaaka o ntse; ke ka popego le disalela, tshwaragano le diorganismi tse dinnyennyne tsa mmu. Bokana ba pula e e nang le bona bo ka fetola bogalaka ba mmu. Mebu e oketsegaa gape ka bogalaka fara dirisa monontsha o o nang amoniammo. Amoniammo e bopilwe ka naiterojene le haiderojene. Mo mmung amoniammo e fetoga go nna naitere, mme fa go diragala go na le diaione tse 3 tsa haiderojene tse di lesetswang mo mmung. Diaione tsa haiderojene di mathlagatlhaga mme di ka tsamaelana jaaka di rata le go dirisana mmogo le kgaolo e nngwe le e nngwe mo mmung; tiragalo e e tlisetsa bogalaka mo mmung. Diaione tse tsa haiderojene di tlhokiwa go timolwa ka go dirisa kalaka, fa di sa timolwe mmu o tlaa tswelela go galaka.

Ka go tlhaloganya tsotlhe tse re kgona go bona gore maemo a pH a mmu ke one ntlha e e leng botlhokwa thata go baakangwa mo mebung ya rona fa re batla go bona kumo ka bontsi. Re ka lokela monontsha o montsijaaka re rata, mme fa maemo a pH a mmu a sa siame (gare ga 5 le 7) semela se tlaa kgona go tsaya bonnye fela ga kotlo ya monontsha oo. Ka go nna le kitso e go thata go dumela gore go balemirui ba bantsi ntlha ya go dirisa kalaka go baakanya mebu ya bone ke ntlha e e sa diriweng. Go tlhaloganya gore bogalaka ba mmu bo na le kgona e kgolo go fetola bokana ba kumo, mme jalo bo tsamaelana mabapi le

“Maemo a pH a mmu a tlhoka go fotoga maemo go tsweng go nna lebaka la bofelo la ditlapele tsa molemirui go nna la ntlha.”

kgona ya go bona poelo ka sethla go tshwane-tse go tlhotlhelaletsa balemirui go netefatsa gore maemo a pH ya mebu ya bone e siame. Ga re kgone go okama boikarabelo bo mme ra aka-nya gore re tlaa fokotsa tlhotlhwa ya ditokelelo ka go tlogela go lokela tse di leng botlhokwa mo lenaneong la rona la go baakanya mmu wa rona pele re simolola go jwala.

Bolemirui bo tlhola bo tswelela go nna tiragalo e e tlhamaletseng ya bomme-tota. Dikhemikale, peo le bokana ba mela ya bomme-tota go a thusa, le gale fa mmu le monontsha o a sa siame ka bomme-tota ga go thuse sepe. Go oketsa kgona ya dijwalwa tsa gago ka bophara re tshwanetse go netefatsa gore tsotlhe ke tsa bomme-tota mme re se leke go tsaya ditselanyana tse dikhutswane go kgona bokana ba kumo bo re bo tlhokang. Maemo a pH a mmu a tlhoka go fotoga maemo go tsweng go nna lebaka la bofelo la ditlapele tsa molemirui go nna la ntlha.

**Athikele e kwadiilwe ke Gavin Mathews,
Dekrii ya Bolaodi ba Tikolgo. Fa o
tlhoka kitso gape, o ka romela
emeile go gavmat@gmail.com.**



Grain SA e bua le...

Daniel Mndebele

Daniel Mndeble o dirisa bolemirui ka mmidi o mosetlha le o mosweu, dinawa tsa sukiri le ditapole mo kgaelong ya Fernie mo Mpumalanga. Ka ntlha ya kitso e a amogetseng go tsweng Grain SA, Daniel o kgona go roba ditono tse di ka nnang ditono tsa mmidi tse 4 ka heketara mme o batla go oketsa kgona ya gagwe ya go naya tiro go ba ba se nang tiro.

O dirisa diheketa tse kana kang e bile o di dirisa ko kae?

O lema eng mme o rua eng?

Jaaka go ntse ke dirisa bolemirui mo diheketa tse 8 tse di ka lengwang mo Dambaton mo kgaelong ya Fernie mo Mpumalanga. Ke lema mmidi o mosetlha le o mosweu mo diheketa tse 4, mo heketareng e le 1 ke lema dinawa tsa sukiri mme mo e 1 gape ke lema ditapole.

O tlhotlhelediwa ke eng?

Ke rata bolemirui ka gore ke kgona go bona madi go tsweng mo bolemiruing go kgona go naya ba lelapa la me dijо. Fa ke ne ke tlogela tiro ya me kwa Gauteng go boela dingwaga tse di leng 30 ke simolotse go dirisa bolemirui. Go tsweng nako eo ke kgonne go phela le go tlhotlhelediwa ba lelapa la me.

Tlhosa thata le bokoa ba gago

Thata: Ke na le terekere e nnye le didiriswa tsa teng mme ke kgona go lema masimo a me. Gape ke na le dipodi tse 25 le dikgomo tse 30. Ke na le kgona ya go dirisa bolemirui ka tsene dithutiso tse di filweng ke Grain SA me gape le Lefapha la Bolemirui. Mebu ya rona e pila e bile e boteng bo bo ka fetang metara e le 1.

Bokoa: Ga re na makhete e mo re ka rekisang kumo ya rona teng. Re rekisetsa go batho ba ba leng teng mo tikologong le mo mafelong a go tseiwang diphehene teng mme ga re rekise ka tlhotlhwa e siameng. Didiriswa tse re di dirisang tsa mo polaseng ke tsa kgale mme di robega gantsi. Ga re na masimo a magolo a re ka a dirisang mme ga re na madi a re ka a dirisang go reka ditokelelo jaaka go tshwanetse. Ka gore re balemirui "ba bannye" dithulaganyo tsa di adimang madi ga di batle go re adima madi kgotsa le go re naya kadimo ya go uma.

Kumo ya gago e ne e le kana kang fa o simolola?

Kumo ya gago e kana kang jaanong?

Ke ne ke kgona go roba dikgetsi tse di ka nnang

18 go ya go tse 25 mo heketareng. Jaaka go ntse, ke roba go feta ditono tsa mmidi tse 4 mo heketareng ka gore ke na le kitso le kgono e ke e amogetseng mo badiring ba Grain SA.

Jaaka wena o bona o tla re ke eng se se dirileng gore o tswelele pele jaana?

Ke nagana gore tlhottheletso e kgolo go kgono ya me ke kitso e ke e rutlweng ke badiri ba Grain SA le Badiri go tswelela ba Lefapha la Bolemirui. Ke ne ke tlwaetse go dira ke le nosi mo masimong a me ka ke lemogile gore fa ke roma motho go ntirela tiro e ke e dirang, ga e dirwe jaaka ke batla e dirwa mme go fokotsa thobo.

O na le thutego efe go fitlhela segompieno mme o tla rata go amogela thutego efe gape?

Ke tsene dithutiso tsa Matseno a go uma Mmidi, Go tlhotlhelediwa Terekere le Matseno a go baakanya Enjene. Dithutiso tse di ne di tlhomilwe ke badiri ba Grain SA. Ke tsene gape dikopano tsa lekoko la dithutiso, mo re rutwang mekgwa e rileng ya go dirisa bolemirui, e e tshwanetweng go salwa morago ka letsatsi le letsatsi. Ke tlhoka go tsena thutiso ya Go uma Merogo ka ke na le kgona ya go lema tlhaka jaanong. Ke tlaa batla go tsena le thutiso ya mofuta wa Go Iaola Ditšelete.

O ipona o le kae morago ga dingwaga tse tlhano tse di latelang?

O sa batla go kgona eng?

Ke batla go ipona ke bona madi a mantsi ka go dirisa bolemirui mme le go nna le terekere le didiriswa tsa teng tse di dirang sentle. Gape ke tlaa batla go nna le lefatshe gape mo nka kgonang go dirisa bolemirui le go thapa batho go ntirela mo polaseng ya me ka go naya tiro go ba ba se nang yona.

O rata go naya ba ba simololang bolemirui dikgakololo dife?

Ke batla go ba bolela go tlhotlhelediwa tsa bone sentle fa ba di jwala, ka go netefatsa gore ba tsaya diteko tsa mmu go lebelela gore ba dirise monontsha ofe. Ba tshwanetse go tlhotlhelediwa gore mebu ya bona e galakile bokana kang kgotsa nnyaa go kgona go itse gore go lokelwe kalaka fa mebu e galakile go feta, ka ba tlaa senya monontsha fa ba o lokela mo mebung e galakileng. Ke tlaa batla go ba gakologela go tlosa mefero mo masimong a bona ka mefero e tlaa dirisa kotlo

e e tshwanetweng go dirisiwa ke dimela tsa dijwalwa mme go tlaa naya palo ya kumo e kwa tlase thata. Ba tlaa latlha madi a bone a ba a dirisitseng go reka ditokelelo le go hira metshene. Ba tshwanetse go dira tiro ka bobone mme ba se solofole gore badiri ba bone ba tlaa dira.

Athikele e kwadilwe ke Jerry Mihombothi, Morulaganyi wa Tilhabololo wa Lenaneo la Tilhabololo ya Balemirui ya Grain SA. Fa o batla kitsa gape o ka romela emeile go jerry@grainsa.co.za.



PULA IMVULA

Barulaganyi

GRAIN SA: BLOEMFONTEIN

Suite 3, Private Bag X11, Brandhof, 9324
7 Collins Street, Arboretum
Bloemfontein
► 08600 47246 ◀
► Fax: 051 430 7574 ◀ www.grainsa.co.za

MOETELEPIELE WA BARULAGANYI

Jane McPherson
► 082 854 7171 ◀ jane@grainsa.co.za

MORULAGANYI WA PHATLALATSO

Liana Stroebel
► 084 264 1422 ◀ liana@grainsa.co.za

KAKANYETSO, THULAGANYO LE KGATISO

Infoworks
► 018 468 2716 ◀ www.infoworks.biz



PULA/IMVULA E TENG KA DIPUO TSE DI LATELANG:

Setswana,
Seaforekanse, Seesemanne, Sesotho,
Sesotho sa Leboa, Sezulu le Sethosa.

Lenaneo la Tlhabololo ya Balemirui ya Batlhaka ya Afrikaborwa

MOKOPANYI WA TLHABOLLO

Danie van den Berg
Foreisetata (Mbombela)
► 071 675 5497 ◀ danie@grainsa.co.za

Johan Kriel

Foreisetata (Ladybrand)
► 079 497 4294 ◀ johank@grainsa.co.za
► Kantoro: 051 924 1099 ◀ Dimakatso Nyambose

Jerry Mthombothi

Mpumalanga (Mbombela)
► 084 604 0549 ◀ jerry@grainsa.co.za
► Kantoro: 013 755 4575 ◀ Nonhlakanla Sithole

Naas Gouws

Mpumalanga (Belfast)
► 072 736 7219 ◀ naas@grainsa.co.za

Jurie Mentz

KwaZulu-Natal (Vryheid)
► 082 354 5749 ◀ jurie@grainsa.co.za
► Kantoro: 034 980 1455 ◀ Sydwell Nkosi

Ian Househam

Kapabotlhaba (Kokstad)
► 078 791 1004 ◀ ian@grainsa.co.za
► Kantoro: 039 727 5749 ◀ Luthando Diko

Lawrence Luthango

Kapabotlhaba (Mithatha)
► 076 674 0915 ◀ lawrence@grainsa.co.za
► Kantoro: 047 531 0619 ◀ Cwayita Mpotyi

Liana Stroebel

Kapabophirima (Paarl)
► 084 264 1422 ◀ liana@grainsa.co.za
► Kantoro: 012 816 8057 ◀ Melercia Kotze

Du Toit van der Westhuizen

North West (Lichtenburg)
► 082 877 6749 ◀ dutoit@grainsa.co.za
► Kantoro: 012 816 8038 ◀ Lebo Mogatlanyane

Vusi Ngxesi

Eastern Cape (Maclear)
► 079 034 4843 ◀ vusi@grainsa.co.za
► Kantoro: 012 816 8070 ◀ Sally Constable

BOLAODI BA MALWETSE

Bolwetse ba Bovine trichonomiasis: SEBOLAI SE SE BOLOYANG SE NTSE SE RE TUU

Ofisi ya tlhabololo ya balemirui mo Belfast e dirisiwa mo kgaolong a kgolo thata, ka makoko a dithutiso go tsweng Sulphur Springs go ya dikilometara tse 50 kwa bothhaba kwa Piet Retief, go tswelela mo Donkerhoek, gaufi le Letamo la Heyshope, lekoko la dithutiso la Sheepmoor, lekoko la dithutiso la Pixley Ka Seme ka bothhaba ga Amersfoort, lekoko la dithutiso la Carolina le lekoko la dithutiso la Nigel.

Bontsi ba dikgaolo tse ke dikgaolo tse dikgolo (diheketara tse di ka nnang 2 000 tsa mafulo) mme go bonala le masimo a diheketara tse makgolokgolo e bille go dirisiwa mokgwa wa selegae go dirisa mafatshe a.

Dikgaolo tsa mafulo gantsi of butswe, ga go na dikampa mme di dirisiwa jaaka go ratwa.

Teko ka palo

Bontsi ba makoko a a dithutiso a na le balemirui ba ba ka nnang 80 kgotsa go feta, mme go Grain SA go tlhaloganya gore re dira le bomang, botlalo ba tsotthe tsa motho di a kgobokangwa, jaaka go nna teng ga didiriswa, bokana ba kgaolo le thoto (dikgomo, dinku, dipodi le mokgwa wa thwalo).

Ka diteko tsotthe tse go ne go bonala sengwe se se tshwenyang mo go tsotthe. Popego ya molihape mongwe le mongwe o ne o na le dikgomo tse dinamagadi tse di ka nnang 15, poo ga e teng mme dinamane ke tse di ka nnang 3 fela. Palo e e kwa tlase ya dinamane e ne e le teng mo go tsotthe mme ka simolola go lebelela jaaka methhape e rula-gantsweng ka teng jaaka ke tswelela mo kgaolong e nngwe le e nngwe. Methhape e e nang dikgomo tse dinamagadi tse ka nnang 50 e ne e na le diname tse 5 go ya tse 10 fela.

Fa ke ntse ke akanya go itemogela fa ke ne ke ntse ke dira ka go tlhokomela dikgomo, ka lema ka bonako gore e ka nna bolwetse ba *Bovine trichonomiasis* mme le fa ke ise ke kgone go supa gore go ntse jalo, ke ne ke itse gore go ntse jalo fa bolwetse bo bo le teng mme go bonala palo e e kwa tlase thata ya dinamane. Fa go ntse jalo, balemirui ba tlabo ba le mo mathateng ruri ka bonsti ba bona ba rua dikgomo go kgona go phela ka e poelo e esi ya bone. Bothata ke gore maemo a a leng teng mo tikologong ya kwa magaeng ke a mofuta o o ka tsweleletsang pele bolwetse bo. Maemo a ke jaaka go latela:

- **Ga go na nako e e tlhomilweng ya go tsalwa ga dinamne.** Bolwetse ba tsamaelana le go gwelwa, bo tswa mo dipooning go tsenelela mo dikgomong tse dinamagadi. Dipoo tse di nang bolwetse ga di kgona go fodisiwa mme

dikgomo tse dinamagadi di ka fodisiwa fa dipoo di tlhaolwa dikgwedi tse di ka nnang tharo. Dipoo tse di lwalang di tshwanetse go bolaiwa. Nthla e ga e diragale.

- **Ga go na dikampa.** Ke mofuta wa go rua dikgomo ka go di disa mme di tsamaya jaaka di rata mme le fa morui yo mongwe a batla go sireletsa dikgomo tse dinamagadi tsa gagwe ka go thibela dipoo go di gwela a ka se kgone ka di tsamaya go fula jaaka di rata.

- **Bolwetse ga bo laolwe.** Go leka dipoo ga go gatelelwae mme ga go diragalwe mo dikgaolong tse, mme jalo fa bolwetse bo le teng bo tlogelwa fela go tswelela go tsena mo dikgomong.

- **Maemo a dipoo.** Bontsi ba barui ga ba na dipoo mme ba soloefela gore dipoo tse di leng teng di tlala gwela dikgomo tsa bona.

- **Bolwetse ga bo supiwe.** Dikgomo di a dusa mme sefolotsane se boela mo mmeleng wa kgomo fa se le nnye thata, mme ga go bonale sefolotsane kgotsa madi. Gape, dikgomo tse di sa tsaleng gantsi of nonne e bille di pila, mme morui ga a akanye gore di ka nna di lwalla.

- **Go tlhoka kitso.** Diofisi tse dintsit tsa dingaka tsa diphologolo gantsi of tlhokomela malwetse jaaka molafo, go folotsa, jalo le jalo. Kitso ka bolwetse bo ga e fithe kwa baruing.

Ke maemo a Grain SA go tsamaelana ga dikgaolo tsa bolemirui ke nthla e e bothlhokwa thata ka go fudisa dikgomo mo masimong mo go robilweng kumo teng ka nako ya mariga go naya balemirui ba selegae poelo ya madi le dijo, mme nthla e nngwe le e nngwe e e ka nang bothata mo thulaganyong bo bo welang balemirui ba ba tlathhogang bo tshwanetse go sekasekwa e bille bo lebelelwae.

Ditharabololo ke dife? Ke mo Lefapha la Bolemirui le tshwanetseng go tsena ka go dira jaaka go latela:

- Go ruta balemirui ka dithutiso.
- Tlhabololo ya tikologo ka go aga dikampa le go dirisa mokgwa wa go fula o o siameng go netefatsa gore dikgomo le dipoo di kgone go tlhaolwa ka dikgwedi tse di ka nnang tse tharo.
- Go tswelela go leka dipoo le go bolaya tse di nang bolwetse.
- Go busetsa dipoo tse di sa lwaleng fa tse di lwalang di bolaiwa.

**Athikele e kwadilwe ke Naas Gouws,
Morulaganyi wa Kgao, Belfast,
Mpumalanga. Fa o batla kitso grape,
o ka romela emeile go naas@grainsa.co.za.**

THIS PUBLICATION IS
MADE POSSIBLE BY THE
CONTRIBUTION OF
THE MAIZE TRUST